

Pagkabig sa Kalibutan—Kanus-a ug Unsaon.....	3
Si Moises sa Nagdilaab nga Sapinit.....	10
Ang Panan-awon ni Isaias sa Templo sa Diyos.....	12
Ang Diyos Nitawag kang Jeremias.....	14
Ang Misyon ni Exequiel.....	16
Amos Nagtaga Batok sa Israel.....	18



# Pagkabig sa Kalibutan—Kanus-a ug Unsaon

*“Kay siya nagaingon: Sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan, karon mao ang gidawat nga panahon; ania karon, ang adlaw sa kaluwasan.”*

—II Corinto 6:2

Niadtong tuig 1974, may kap-atan ug tulo ka tuig na ang nangagi, usa ka grupo sa mga lider sa World Council of Churches ang nagpahayag mahitungod sa katuyoan sa pag-ebanghelyo ug mga bukhaton sa misyon sa maong organisasyon. Kini nga katuyoan, matod pa sa mga lider sa Konseho, mao ang pagtabang sa “Kristohanong komunidad diha sa pagmantala sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo, pinaagi sa pulong ug buhat, ngadto sa tibuok kalibutan hangtud nga ang tanan motuo kaniya ug maluwas.” Bisan dili kabahin sa pamahayag, kining gipahayag nga katuyoan sa pagkabig sa tibuok kalibutan, gitoohan, nga kinahanglang mahuman sa katapusan sa ikakaluhaan nga siglo.

Ang gihisgutan sa ibabaw nga tumong ang halos wala matuman. Ang mga panghunahuna sa milabay nga usa ka gatusan ka tuig nagpakita sa usa ka lahi nga hulagway, ingon sa gipakita sa talaan sa tulo nga nag-una nga mga grupo sa relihiyon sa ubos:

## Porsyento sa Mga Relihiyon sa Populasyon sa Kalibutan

	1910	1970	2016
<b>Kristyanismo</b>	<b>35%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>
<b>Islam</b>	<b>13%</b>	<b>16%</b>	<b>21%</b>
<b>Hinduism</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>

Duha ka mga butang ang atong namatikdan sa talaan sa itaas. Una, ang Islam kanunay nga nagkadako sulod sa milabay nga dekada. Ikaduha, ang Kristiyanismo nakigbisog sa padayon nga paglihok, ug gani mikunhod

gamay sa miaging siglo. Wala gilakip sa talaan mao ang lain nga talagsaon nga estadistika. Niadtong 1910, wala pay usa ka porsyento sa populasyon sa kalibutan ang nangangkon nga dili relihiyoso-nga mao, mga ateyista o agnostiko. Apan sa 2016, kini nga bahin miuswag ngadto sa 14%, labaw sa Hinduismo, ug mao karon ang ikatulo, sunod lamang sa Kristiyanismo ug Islam. Sa pagkatinuod, ang tumong sa pagkabig sa kalibutan ngadto sa Kristiyanismo layo pa sa kalampusan karon kaysa kaniadto.

Kung husto kita sa atong pagsabut nga ang paglaum ug tumong sa daghang nag-angkon nga mga Kristiyano mao ang pagpresentar kutob sa mahimo ang usa ka higayon sa pagtoo ug pagdawat ni Hesu Kristo ingon nga ilang Manluluwas, aron sila maluwas gikan sa makalilisang nga impyerno o bisan ang walay katapusan nga kalaglagaan, ang pagkompleto niana nga buluhaton dili pa moabot. Ang manggiloy-on apan sayup nga kabalaka sa mga iglesya alang sa ilang isigkatawo nakagamot sa usa ka sayup nga pagsabut sa katuyoan sa pagsaksi sa Ebanghelyo, diin ang kadaghanan nagdahum nga gikinahanlan ang pagkakabig sa Kristiyanismo niining kinabuhi karon. Apan, dili kini mao ang gipahayag sa Bibliya ingon nga katuyoan sa Kristohanong pagsangyaw sa karon nga panahon, ni kini ang gipaabut ni Jesus o sa mga apostoles.

## **ANG SAKSI SA TIBOOK KALIBUTAN**

Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga “kining ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka pagsaksi ngadto sa tanang kanasuran.” (Mateo 24:14) Si Hesus mismo sa panahon sa iyang yutan-on nga pangalagad “naglibot sa tibuok Galilea, ... nag ebanghelyo sa gingharian.”(Mateo 4:23;Lucas 4:43; 8:1) Ang mga apostoles usab migahin sa ilang gipahinungod nga mga kinabuhi nga nagsangyaw sa Ebanghelyo, ug sila nagdasig sa ubang mga sumusunod sa Agalon sa pagbuhat sa ingon. (Mga Buhat 5:42; II Timoteo 4:5) Usa ka pribilehiyo pa gihapon karon sa iglesia ang pagsangyaw sa malipayon nga balita sa kaluwasan, ug sa pagbuhat sa ingon uban sa kalagsik ug kadasig.

Unsa man ang resulta sa tanan niini nga pagsangyaw, gikan sa panahon ni Jesus ug sa mga apostoles hangtud karon? Kon ang katuyoan niini mao ang pagkabig sa kalibutan, ug sa ingon ang pagkaluwas gikan sa usa ka walay katapusan nga pag-antus, nan kinahanglan nga hinumdoman nga ang resulta niini wala makab-ot. Bisan sa unsang basehan, gamay lang nga tipik sa binilyon nga katawhan ang miapil sa panon sa Kristiyanismo, ang uban nangamatay nga wala gayud mahibalo sa Ebanghelyo, o wala midawat kang Jesus isip ilang Manunubos.

## **PAGPAHIBALO SA MAAYONG BALITA**

Ang Griyegong pulong nga euaggelizo ang kasagaran gihubad sa Bag-ong Testamento pinaagi sa pinulongan, “sa pagsangyaw sa Ebanghelyo.” (Lucas 4:18; Mga Buhat 16:10; Roma 15:20) Kini usa ka maayong hubad, kay ang Griyego nga pulong nagpasabot “Sa pagpahibalo sa maayong balita.” Bisan pa, ang katuyoan sa pagpahibalo ug pagsangyaw sa maayong balita dili ang pagkakabig sa kalibutan niining panahon sa Ebanghelyo. Hinunoa, ang katuyoan mao ang pagtawag gikan sa kalibotan sa usa ka “gamayng panon” nga matinumanon, sumusunod sa mga tunob ni Jesus, nga makig-uban kaniya sa umaabot nga Mesiyanikong gingharian aron panalanginan ang nahibilin sa katawhan.-Lucas 12:32.

Kining hataas nga pribilehiyo ang una gihatag sa mga Judio sa panahon ni Jesus. Sa iyang sermon human sa Pentecostes, atubangan sa mga Judio, si Apostol Pedro nagtumong niini nga nagaingon, “Kamo mga anak sa mga propeta, ug sa pakigsaad nga gihimo sa Diyos uban sa atong mga amahan, nga nagaingon ngadto ni Abraham, Ug sa imong binhi ang tanan nga kaliwatan sa yuta mapanalanginan. Kanimo una sa Diyos, nga gibanhaw ang iyang Anak nga si Jesus, nagpadala kaniya aron pagpanalangin kanimo, sa pagpatalikod sa matag usa kaninyo gikan sa iyang mga kasal-anan.”- Buhat 3:25,26

Bisan tuod ang mensahe una ngadto sa mga Judio- “alang kaninyo una” –gamay lamang ang mitubag, ug ang imbitasyon gipaabot ngadto sa mga Gentil. Sa ulahi gipatin-aw ni Apostol Santiago kini nga pagpalapad sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa mga gipundok sa konseho nga gihimo sa Jerusalem. Gipunting niya kung giunsa nga si Simon Pedro gigamit aron sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga Gentil, aron nga ang Diyos “mokuha gikan kanila ug usa ka katawhan alang sa iyang ngalan.” - Buhat 15:13,14

## **ANG BINHI SA PANALANGIN**

Diha sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia, gipasabut ni Apostol Pablo kung giunsa sa Diyos sa dugay nang panahon misaad kang Abraham nga sa iyang binhi ang tanang kanasuran mapanalanginan. (Gen. 22:18; Gal 3:8) Iyang gipaila ang binhi sa panalangin nga si Kristo. (Galacia 3:16) Unya gitapos ni Pablo ang kahibulongang pahayag nga ang tanan nga nabautismohan ngadto kang Kristo, ang mga Judio ug Gentil, “usa nga anaa kang Kristo Jesus,” ug uban kaniya ang binhi ni Abraham nga magdala sa gisaad nga mga panalangin Sa tibuok kalibotan sa katawhan.- Gal. 3:27-29

Mao kini sila kinsa nakadungog sa pagdapit sa Magtutudlo sa pagdumili sa ilang kaugalingon, pagkuha sa ilang mga krus, ug pagsunod kaniya. Kadtong kinsa nagpresentar sa ilang kaugalingon sa Diyos sa hingpit nga pagpahinungod, nagasalig sa merito sa sakripisyo ni Kristo, gipakamatarung pinaagi sa ilang pagtoo. Sila nahimong mga miyembro sa iyang simbolikong lawas, ug, kon matinud-anon, bahin sa binhi sa panalangin.-Mat. 16:24; Roma. 5:1; 12:1; I Cor. 12:12

Ang hiyas niining mensahe sa Ebanghelyo niining kasamtangang panahon alang lamang sa pipila, tungod kay kini usa ka tawag sa pagsakripisyo. (Roma 12:1) Giklaro kini ni Jesus sa dihang siya miingon, “Ang hiktin [ang] pig-ot nga ganghaan, ... nga nagapadulong sa kinabuhi” niining panahona, ug midugang, “diyutay ra ang makakaplag niini.” (Mateo 7:14) Kini mao ang pagdapit niini uban ang imbitasyon nga ihalad ang ilang kaugalingon sa pagsakripisyo karon, aron sila makaambit uban ni Jesus sa pagpanalangin sa kalibutan sa sunod nga panahon, nga ang Ebanghelyo kinahanglan igawali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka pagsaksi. Alang niadtong kinsa nagtinguha niining Dakong Tawag, kini nga panahon sa Ebanghelyo mao ang ilang adlaw sa kaluwasan.

## **IKADUHANG PANAHON SA KALUWASAN**

Ang Bibliya nagpahibalo kanato nga ang Dios, sa iyang walay kinutuban nga gugma, naghimo sa ingon nga kini adunay laing adlaw sa kaluwasan, niining panahona alang sa nahibilin nga katawhan sa kalibutan. Ang ubang mga paghubad sa atong pangbukas nga teksto mas tukma nga naggamit sa walay tino nga artikulong “usa” kay sa “ang,” busa naghubad sa hugpong sa mga pulong nga “usa ka adlaw sa kaluwasan.” Ang Panahon sa Ebanghelyo mao ang panahon sa pagdawat, usa ka adlaw sa kaluwasan, alang sa mga nagsakripisong mga sumusunod ni Jesus. Ang sunod nga panahon, sa dihang si Kristo ug ang iglesia mao ang mga magmamando sa yutan-ong bahin sa gingharian sa Diyos, mahimong adlaw sa kaluwasan alang sa nahibilin nga katawhan.

Giklaro ni Jesus nga ang walay pagtuo sa karon nga panahon dili mawala sa walay katapusan. Siya miingon, “Ako mianhi nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga mosalig kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ug kong kinsa ang magpatalinghug sa akong mga pulong, ug dili magatuman kanila, ako dili magahukom kaniya; Kay wala ako moanhi sa paghukom sa kalibutan, kondili sa pagluwas sa kalibutan. Ang nagasalikway kanako, ug wala magadawat sa akong mga pulong, adunay usa nga magahukom kaniya: ... ang mao mohukom kaniya sa katapusang

adlaw.”(Juan 12:46-48) Ang “katapusang adlaw” diin ang dili magtotoo sa karon nga panahon pagahukman mao ang umaabot nga usa ka libo ka tuig nga adlaw sa paghukom, sa dihang si Kristo ug ang simbahan maghari sa katawhan.-Lucas 22:30; Pin. 3:21; 20:4

Sa laing okasyon, si Jesus nag-ingon nga ang panahon moabot kon ang tanan nga anaa sa ilang mga lubnganan-ang kahimtang sa kamatayon, dili usa ka dapit sa pagsakit-makadungog sa iyang tingog, ug mogula. Kadtong nagbuhat ug maayo, ang iyang matitud-anon nga mga sumosunod niining panahona, moabot “sa pagkabanhaw, sa kinabuhi.” Ang tanan nga uban, si Jesus nagpadayon, mobangon “ngadto sa pagkabanhaw, sa paghukom.” (Juan 5:28,29) Busa, atong nasabtan nga kadtong anaa sa kalibutan nga wala niining panahona karon nakadungog ug midawat kang Jesus ingon nga ilang Manunubos adunay umaabot nga oportunidad nga makadungog, ug modawat o isalikway siya. Niining presente nga kinabuhi, gamay lamang ang gidaghanon nga makadungog sa mensahe sa tukmang paagi, ug mas diyutay pa ang modawat niini. Hinoon, sa umaabot nga adlaw ang butang ug ang pagpili mahimo nga tin-aw, ug ang tanan kinsa mga patay nga “maminaw sa tingog sa Anak sa Dios, ... mabuhi.” - Juan 5:25, Rotherham

## **USA KA LUKAT PARA SA TANAN**

Bisan pa sa daghang siglo nga pagsangyaw, diyutay lamang ang adunay tinuod nga kahibalo ug pagsabot sa Ebanghelyo. Hinoon, sa gingharian ang “kahibalo sa GINOO” molukop sa yuta, “sama sa pagtabon sa mga tubig sa dagat.” (Isaias 11:9) Gipamatud-an ni Pablo ang giingon ni Jesus nga ang tanang katawhan, dili lamang pipila, mahatagan ug usa ka oportunidad nga makabaton og kinabuhi. Siya nag-ingon nga ang tinguha sa Diyos nga “ang tanan nga mga tawo ... maluwat, ug makadangat sa kahibalo sa kamatuoran,” ug mahimo kini pinaagi ni Kristo Jesus, “Kinsa naghatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, nga mapamatud-an sa hustong panahon.” (I Tim 2:3-6) Si Apostol Juan dugang nagpasalig kanato nga si Hesus “mao ang pagpasig-uli [pagbayad] alang sa atong mga sala: ug dili alang sa ato lamang, kondili alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan.” - I Juan 2:1,2

Nagsulti ngadto sa mga tawo sa Atenas sa bungtod sa Mars, si Pablo miingon nga ang Diyos “nagtakda ug usa ka adlaw, diin iyang pagahukman ang kalibutan diha sa pagkamatarong pinaagi sa tawo nga iyang gi-orden; Diin siya naghatag ug pasalig ngadto sa tanan nga mga tawo, nga iyang gibanhaw siya gikan sa mga patay. “Kining umaabot nga

adlaw sa paghukom alang sa kalibutan sa katawhan nahimo nga posible tungod sa halad lukat sa atong Ginoong Jesus alang kang Adan ug sa iyang tawhanong kaliwat. Usa kini ka panahon sa matarong nga paghukom, kay ang tanan madala sa kahibalo sa Diyos ug sa iyang mahigugmaong kinaiya.-Buhat. 17:31; Jer. 31:34

Kining umaabot nga adlaw sa paghukom dili usa ka adlaw nga kawhaan ug upat ka oras. Kini mao ang usa ka libo ka tuig, aron ang tanan adunay igong kahigayonan sa pagpaminaw, pagsabut ug pagsunod sa matarong nga mga balaod sa gingharian. (II Pedro 3: 8) Ang mga magmamando sa maong matarong nga gingharian mao ang Ginoong Jesus ug ang iyang matinud-anon nga mga sumosunod, ang nakalampos, ang gitawag nga klase, ang gamay nga panon. Kini, sumala ni Apostol Juan, adunay “paghukom ... nga gihatag ngadto kanila,” ug sila mabuhi ug maghari “uban ni Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig.” - Pin. 20: 4

## **PANAHERON SA PAGPASIG-ULI**

Ang usa ka libo ka tuig nga panahon sa paghukom, nga magsugod sa dihang ang iglesia mahingpit ug ang gingharian ni kristo matukod, usa sa mga pangunang mga buhat nga pagabuhaton isip bahin sa kinatibuk-ang panahon nga gihisgutan ni Apostol Pedro nga, “ang mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang.” (Mga Buhat 3: 20,21) Kini nga ngalan angayan kaayo, kay kini mahitabo sa panahon sa paghari ni Kristo ug sa iyang iglesia nga ang pagkamasulundon sa katawhan mahibalik ngadto sa larawan sa ilang Magbubuhat nga gitagamtam ni Adan , apan nahanawa sa dihang siya nakalapas ug gihukman sa kamatayon, nga nagdala ug susama nga silot sa tanan niyang mga anak.

Gipatin-aw ni Apostol Pablo nga ang kamatayon miabot sa tanang tawo sukad pa sa sinugdan tungod sa napanunod nga pagkadili hingpit. “Walay usa nga matarung, walay usa.” “Ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Diyos.” “Sa usa ka tawo [si Adan] ang sala misulod sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala; Ug sa ingon ang kamatayon milabay diha sa tanan nga mga tawo, tungod kay ang tanan nakasala man.”(Roma 3:10,23; 5:12) Bisan pa, kining masulub-ong kahimtang ang mausab, sumala pa ni Pablo, pinaagi sa pagkamatarung sa tawo nga si Kristo Jesus. “Pinaagi sa pagkadili-masinugtanon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong mga makasasala, mao nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa, daghan ang mahimong matarong.” - Roma 8:17. 5:19om. 5:19 , Diaglott



## **PAGKAKABIG SA KATAPUSAN NAKAB-OT**

Human gisugo ang iyang mga sumusunod sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian “sa tibuok kalibutan alang sa usa ka saksi ngadto sa tanang kanasuran,” si Jesus nagdugang usa ka mahinungdanon nga pahayag. “Ug unya magaabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Naghisgot siya bahin sa kataposan sa presenteng Panahon sa Ebanghelyo. Nagtuo kita nga kining tibuok kalibutan nga pagsaksi magpadayon. Pinaagi sa baba, imprenta, radyo ug telebisyon, elektroniko nga media, ug sa daghang pinulongan, ang Ebanghelyo moabot ngadto sa lagyong mga bahin sa yuta.

Kini nga saksi wala nakabig sa kalibutan ngadto sa Kristiyanismo, apan kini wala gituyo aron buhaton niini nga panahon karon. Hinunoa, kini adunay gipahinungod nga mga tinun-an, usa dinhi ug usa didto, aron ihalad ang ilang mga kinabuhi sa pagsunod sa mga lakang sa Magtutudlo. Nagtoo kita nga ang hingpit nga gidaghanon nga naglangkob sa iglesia sa himaya hapit na mahuman, ug uban niana, ang Panahon sa Ebanghelyo matapos na. Busa, ang mahimayaon nga Mesiyantikong gingharian, ang adlaw sa kaluwasan alang sa kalibutan sa katawhan, haduol na.

Gihatagan kita sa malipayong pagtan-aw sa gitas-on, gilapdon, kahabog ug kalawom sa dakong gugma sa Diyos. Ang iyang gugma halawom kaayo nga iyang gipadala ang iyang bugtong Anak aron mamatay alang sa tanang katawhan “samtang kita mga makasasala pa.” (Juan 3:16; Roma 5:8) Nakita usab nato nga sa plano sa Diyos adunay usa ka panahon sa kaluwasan alang sa iyang matinud-anon nga mga tawo niining Panahon sa Ebanghelyo, ug adunay laing panahon sa kaluwasan alang sa tanang nahibilin sa katawhan sa Mesiyantikong gingharian nga pagatukuron “sa yuta.” - Mat. 6:10

Ang matinud-anon nga mga mananaog niining panahona mabuhi ug maghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig, alang sa pagpanudlo ug panalangin sa tanang mga pamilya sa kalibutan. Dayon, ang pagkakabig sa kalibutan ngadto sa Langitnong Amahan ug sa iyang minahal nga Anak matuman. Pagkatalagsaon, maalamon ug mahigugmaon nga plano nga gidisenyo sa Diyos alang sa tanan niyang tawhanong binuhat. “Oh pagkalawom sa bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Diyos! Pagkadili matugkad ang iyang mga paghukom, ug ang iyang mga dalan dili na makaplagan! ... Kaniya ang himaya sa kahangturan. Amen.”- Roma 11: 33,36 ■

## **Si Moises sa Nagdilaab nga Sapinit**

**Yabeng Bersikulo:** *“Tan-awa, ang pagtu-aw sa mga anak sa Israel nagaabut sa akong atubangan: labut pa, nakita ko ang paglupig nga ginalupig kanila sa mga Egiptohanon. Busa, umari ka karon, ug pagasugoon ko ikaw ngadto kang Faraon, aron kuhaon mo ang akong katawohan, ang mga anak sa Israel gikan sa Egipto.”*

—*Exodo 3:9,10*

**Piniling Kasulatan:**

*Exodo 3:1-12*

sa pagkalagiw ngadto sa yuta sa Midian aron pagluwas sa iyang kinabuhi.

Ang mosunod nga kap-atan ka tuig sa kinabuhi ni Moises mao ang usa ka panahon sa pagpahilayo. Niini nga panahon, ang iyang kanhi nga pamaagi sa pagpauswag ug kadungganan sa mga tawo nag-usab-usab pag-ayo. Karon siya nagpuyo nga nag-inusara, nag-alagad isip usa ka magbalantay sa mga karnero ni Jetro. Paglabay sa daghang mga tuig sa pagtrabaho niining mapainubsanon nga trabaho, si Moises adunay usa ka talagsaon nga kasinatian. Samtang nag-

atiman sa mga karnero duol sa Mount Horeb, nakita niya ang usa ka butang nga labing talagsaon sa bukid. Usa ka sapinit ang nasunog, apan wala kini maut-ot. Sa nagdugay pa niyang tan-aw, mas nisamot pa ang iyang katingala. Sa katapusan, si Moises mihukom sa pag-imbestigiar, ug miadto sa nagdilaab nga sapinit. (Kapitulo 3:2,3) Gikan sa sapinit miabut ang tingog nga nagpahayag sa panghitabo nga usa ka pagpadayag sa presensya ug gahum sa Diyos. Gisunod ni Moises ang sugo nga kuhaon ang iyang mga sandalyas, tungod kay kini balaan nga yuta diin siya nagbarug. Gitabunan niya ang iyang nawong sa pagtahod samtang siya naminaw sa Balaan nga mensahe.-ber. 4-6

Ang mensahe sa Diyos nagpahinumdom kang Moises sa pundasyon alang sa iyang paglaum ug sa mga Israelita. Ang pahayag, “Ako ang Diyos sa imong amahan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob,” nagpaila kang Moises kon unsa ang gipasabut niini nga kasinatian. Dinhi ang pahinumdom sa Diyos sa mga espesyal nga mga saad nga iyang gihatag kang Abraham, ug gibag-o uban ni Isaac ug Jacob alang sa walay katapusang pakigsaad. Busa, gipasaligan si Moises nga ang Diyos wala malimot sa maayo nga mga butang nga iyang gisaad, ug ang iyang pagtoo ug paglaum natukod pag-usab. Sumala sa gipakita sa atong mga bersikulo, ang gitakda nga panahon sa Diyos alang sa kaluwasan sa mga Israelita gikan sa Ehipto, ug iyang gipili si Moises isip iyang tawhanong instrumento aron matuman kining dakong buluhaton.

Ingon nga mga katawhan sa Diyos, unsa ka subsob nga atong makita nga kita adunay mga kasinatian sama kang Moises. Kasagaran, mahimong bation nato ang pagpaubos kon ang atong mga paningkamot ug mga plano alang sa maayo nga mga buhat sa sinugdan gisalikway, aron lamang makita nga ang kamot sa Ginoo nakahimo sa pagdala sa mga panalangin kanato ug sa uban gikan sa atong mga kahigawad. Pagkamakapadasig ang pagkasayod nga kini nga mga leksyon gisugo sa Ginoo aron mas maandam kita alang sa umaabot nga pagkampusulanon sa pag-alagad kaniya. Himoon nato ang dugang nga kaisog, mas lig-on nga pagtoo, ug mas dako nga pagsalig sa Diyos, bisan kon dili kita makasubay kaniya, nahibal-an nga “ang tanan nga mga butang magtinabangay alang sa kaayohan kanila nga nahigugma sa Diyos, kanila nga gitawag sumala sa iyang katuyoan.” – Roma 8:28 ■

# **Ang Panan-awon ni Isaias sa Templo sa Diyos**

**Yabeng Bersikulo:** *Si Propeta Isaias kaniadto nakabantay na “Ug nadungog ko ang tingog sa Ginoo, nga nagaingon: Kinsa man ang akong ipadala, ug kinsay moadto alang kanamo? Unya miingon ako: Ania ako; paadtoa ako.”*

—*Isaias 6:8*

**Piniling Kasulatan:**

*Isaias 6:1-10*

nga nagmantala, “Balaan, balaan, balaan, si Jehova sa mga panon: ang tibook nga yuta napuno sa iyang himaya.” - Isa. 6:1-3

Ang mga pulong sa mga serapin mahimo lamang nga matuod sa matagnaong diwa, kay ang tibook yuta wala pa mapuno sa himaya sa Ginoo. Bisan pa, ang Diyos ang maghimo kang Isaias, ug sa ulahi ang iyang mga gipahinungod nga katawhan niining Panahon sa Ebanghelyo, masayud nga ang kadautan dili kanunay magpatigbabaw. Sa pagkatinuod, daghang mga siglo ang milabay, si Jesus naghatag sa iyang mga tinun-an ug usa ka panig-ingnan sa pag-ampo, nga naghatag sa kasigurohan nga ang gingharian sa Diyos moabot, ug ang iyang kabubut-on matuman, dinhi sa yuta, ingon man sa langit.-Mat. 6:9,10

Sa pagkadungog sa mga serapin, ang una nga nahunahunaan ni Isaias mao ang iyang pagkadili hingpit isip usa ka sakop sa nahulog nga kaliwat. Miingon siya, “Alaot ako! Kay ako gilaglag; Tungod kay ako usa ka

tawo nga mahugaw ug mga ngabil.” Bisan pa niana, giila ni Isaias ang dakong pribilehiyo nga gihatag kaniya aron makita “ang Hari, ang Ginoo nga Labing Gamhanan.”(Ber 5) Samtang nagpadayon ang panan-awon, usa sa mga serapin ang nagdala ug usa ka buhi nga uling gikan sa altar sa templo, ug mihilog niini sa mga ngabil sa propeta. Diha sa simbolo nga pinulongan sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Isaias, “Tan-awa, kini nakatandog sa imong mga ngabil; Ug ang imong kasal-anan nahutdan na, ug ang imong sala gilimpyohan.”(Berso 7) Pinaagi niini, gipakita sa Diyos kang Isaias nga tungod kay iyang naamgohan ang iyang kaugalingon nga kasaypanan, ingon man ang Balaan nga kahalangdon ug pagkamaayo, karon giisip siya nga putli. Dugang pa, siya hatagan sa mga gahum sa pagsulti nga dili iya, apan dinasig sa Ginoo.

Sa pagkadungog niini nga mga pulong sa panan-awon, ang kasingkasing ni Isaias dali nga nagtinguha sa dugang nga pag-alagad sa Diyos, bisan unsa ang mensahe. Busa, sumala sa natala sa atong yabeng bersikulo, sa diha nga siya nakadungog sa Ginoo nangutana alang sa usa nga makigsulti sa iyang katawhan, si Isaias dihadiha mitubag, “Ania ako; ipadala ako.”

Ang mensahe sa Diyos ngadto sa Israel, nga gihatag ni Isaias, mao ang mahitungod sa ilang nagpadayon nga kakulang sa pagkamatinud-anon, nga sa katapusan moresulta sa pagkabihag. (Bersikulo 9-12) Kini nga mensahe gisubli sa ulahi ni Jesus ug ni Apostol Pablo sa Israel niadtong panahona. Usa lamang ka “nahibilin” sa mga Israelita ang midawat sa Mesiyas, ug gidawat ngadto sa mas taas nga dispensasyon sa Balaang pabor niining Panahon sa Ebanghelyo.-Mat. 13: 13-17; Juan 1: 11,12; Roma. 11: 5-11

Ang mensahe sa kamatuoran nga karon nagpadayon sa pagtawag sa katawhan sa Diyos gikan sa kalibutan, sa daghang mga bahin, sama sa gipahayag ni Isaias ngadto sa Israel. Kini usa ka mensahe nga dili kasagaran nga madawat, ilabi na niadtong mas nahigugma ug maayo sa sektaryanismo ug pagsimba sa tawhanong mga teorya ug kredo kay sa ilang paghigugma sa Ginoo ug sa iyang Pulong. Hinuon, pagkaanindot nga pribilehiyo kanato nga ipadayon ang pagpresentar sa mensahe sa Ebanghelyo uban sa samang kadasig nga gipakita ni Isaias! ■

# Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya

Leksyon Para sa Hulyo 16, 2017

## Ang Diyos Nitawag kang Jeremias

***Yabeng Bersikulo:*** Ang tanang baalaang mga propeta sa “*Ayaw pagkahadlok tungod kanila; kay ako magauban kanimo sa pagluwas kanimo, nagaingon si Jehova.*”

—*Jeremias 1:8*

***Piniling Kasulatan:***

***Jeremias 1:1-10***

sa iyang mga gitawag. Sumala sa atong nakita sa atong nangagi nga mga pagtulon-an, gipasaligan si Moises sa iyang pagduhaduha sa anghel sa Ginoo nga nagsulti gikan sa nagdilaab nga sapinit, ug si Isaias, sa ingon, nadasig sa mga pulong ug buhat sa mga serapin.

Sa bahin ni Jeremias, ang Diyos misulti kaniya nga mas direkta. Siya miingon, “Ayaw pagsulti, ako usa ka bata: kay ikaw moadto sa tanan nga akong ipadala kanimo, ug ang bisan unsa nga akong isugo kanimo igasulti mo.” Ang mapasaligon nga mga pulong sa atong yabeng bersikulo gisulti kaniadto sa Ginoo, Si Jeremias nagtala, “Gibayaw sa Ginoo ang iyang kamot, ug mihikap sa akong baba. Ug ang Ginoo miingon ngari kanako, Ania karon, gibutang ko ang akong mga pulong sa imong baba.”- bersikulo 7-9

Evidently God felt it necessary to reassure Jeremiah personally because of the severity of the message he was to deliver. Jeremiah is sometimes referred to as the “weeping prophet” because of the distress he felt as he foretold the destruction of Jerusalem and the Temple. In addition, mocking and persecution caused him to have doubts about fulfilling his mission, but his loyalty to God overcame his weakness. On one occasion he testified, “I will not make mention of him [the LORD], nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay.”—Jer. 20:9 Dayag nga gibati sa Diyos nga gikinahanglan nga mapasaligan si Jeremias mismo tungod sa kabug-at sa mensahe nga iyang ipahayag. Si Jeremias usahay gitawag

nga “propeta nga naghilak” tungod sa kasakit nga iyang gibati samtang iyang gitagna ang kalaglagan sa Jerusalem ug sa Templo. Dugang pa, ang pagbugalbugal ug pagpanggukod nakapahimo kaniya nga nagduhaduha sa pagtuman sa iyang misyon, apan ang iyang pagkamaunongon sa Diyos ang nakabuntog sa iyang kahuyang. Sa usa ka higayon siya nagpamatuod, “Dili na nako siya hisgutan [ang GINOO], ni magsulti pa sa iyang ngalan. Apan ang iyang pulong diha sa akong kasingkasing ingon nga nagdilaab nga kalayo nga natakpan sulod sa akong mga bukog, ug ako gikapoy na sa pagpugong, ug dili ako makapabilin.”- Jer. 20:9

Ang desisyon ni Jeremias mao ang kinahanglan nga usa ka panig-ingnan alang kanato sa panahon nga anaa kita sa labing huyang nga mga gutlo. “Ang pagsulay wala magdala kanimo, gawas sa usa nga mahimo sa tawo; Nga matinud-anon, dugang pa ang Diyos, nga dili motugot nga ikaw pagasulayan labaw sa kung unsa ang imong mahimo, apan magabuhat, uban sa pagsulay, ingon usab ang dalan sa pag-ikyay.”(I Corinto 10:13, Rotherham Emphasized Bible) Ang pagtoo ni Jeremias sa mga pulong sa Diyos nahisamanniadtong duha ka mga tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus, samtang sila namati sa nabanhaw nga Jesus, ug sa ulahi nakahinumdom, “Wala ba magdilaab ang among kasingkasing sa sulod namo, samtang siya nakigsulti kanamo sa dalan, ug samtang iyang kanamo ang mga kasulatan?”- Lucas 24:32

Ang propesiya ni Jeremias ang maka-aghat unta sa katawhan sa Israel sa pagsusi sa kaugalingon ug sa pagbalik ngadto sa pagkamaunongon sa Diyos. Apan ang aktwal nga epekto mao ang pagkamabatokon. Agig tubag sa iyang propesiya, ang mga pari nangulo sa katawhan ug masuk-anon miatake sa propeta. Gidakop siya ug gipasanginlan nga nagsulti ug dautan sa iyang siyudad sa pagpahayag sa iyang umaabot nga kalaglagan. (Jer 26: 8-11) Mao kana ang kabuang sa mga pari nga Judio. Ang mga pahayag ni Jeremias makapahinabo ba sa mga butang? Dugang pa, kung siya tinuod nga propeta sa Diyos, mahimo ba nga ang ilang pag-atake kaniya makalikay sa balaang katuyoan? Sa pagkatinuod, ang espiritu sa sala dili usa ka maayong panghunahuna, sama sa Espiritu sa Ginoo.

Atong mamatikdan nga kining mga pari ug mini nga mga propeta sa Israel ang nanawagan alang sa kamatayon sa tinuod nga propeta sa Diyos. Ang Kasulatan, ingon man ang kasaysayan, nagsulti kanato nga kini kanunay mao ang nahitabo. Hapit tanan nga mga pagpanggukod ni Jesus, iyang mga apostoles, ug gipahinungod nga mga sumusunod sa tibuok Panahon sa Ebanghelyo, naggikan sa mga nag-angkon nga mga alagad sa Diyos. Huptan nato ang kaisog ug kasibot sa matinumanong mga alagad sa Diyos samtang siya nagtawag kanato aron masaksihan ang kamatuoran sa kalibotan.-Mat. 24:14



# Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya

Leksyon Para sa Hulyo 23, 2017

## Ang Misyon ni Exequiel

**Yabeng Bersikulo:** Ang leksyon nato karon nakita si Propeta “Ug ang paglaum dili mopahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man Yabeng Bersikulo: “Labut pa siya miingon kanako: Anak sa tawo, ang tanan ko nga mga pulong nga akong isulti kanimo dawata sa imong kasingkasing, ug pamatia sa imong mga igdulungog. Ug umadto ka, umadto ka kanila nga mga binihag, ngadto sa mga anak sa imong katawohan, ug sultihi sila, ug suginli sila: Kini mao ang giingon sa Ginoong Jehova: kong mamati sila, kun sila dili ba mamati.”  
—Exequiel 3:10,11

**Piniling Kasulatan:** Sama sa iyang gihimo kang Isaias, ang Dios mihatag kang Ezequiel sa usa ka pananawon sa iyang gahum ug himaya, aron hatagan siya ug igong kusog sa pagtuman sa iyang misyon. (Ezeq. 1:1-28) Sa atong mga yabeng bersikulo, gisugo sa Diyos si Ezequiel nga isulti ang tagna, bisan kon ang Israel mamati o dili. Dihadiha human makadungog niining mga pulonga, nakita ni Ezekiel ang laing panan-awon susama sa una. (Kapitulo 3:12-14) Pinaagi niining



milagro nga mga panghitabo ang propeta giandam ug giawhag alang sa paggamit sa pag-alagad sa Diyos.

Ang tagna ni Ezequiel nagpakita sa umaabot nga kalaglagaan ug pagkabihag sa Israel ngadto sa Babilonia tungod sa ilang mga sala. Hinoon, sa tibuok sa mao nga tagna ni Ezequiel batok sa Israel mao ang nagbalikbalik nga saad nga, sa tukma nga panahon, sila maluwas, bisan pa sa malisud nga mga kasakitan. Kini ang labing nindot nga gihulagway sa simbolo nga “walog sa uga nga mga bukog” sa kapitulo 37, nga nagtagna sa pagkatawo pag-usab sa Israel isip nasud.

Ang mga kapitulo 38 ug 39 naghigot sa mga kaaway nga nagtinguha sa paglaglag sa Israel human siya mobalik sa iyang yuta, apan ang Diyos nangilabot aron sa paglaglag kanila. Ang kapitulo 40 hangtud sa katapusan sa propesiya nagsulti nga simbolikanhon sa pagtukod pag-usab sa Templo sa Israel ug sa mga panalangin nga maanaa alang sa tanang katawhan. Sama sa tubig sa pagpang-ayo nga gihulagway sa Pinadayag 22, usa ka paghulagway sa tubig nga naghatag ug kinabuhi gihatag sa kapitulo 47 sa Ezequiel. Pagkaanindot sa mga hulagway nga gipakita sa gisaad nga gingharian sa Diyos diha sa iyang Pulong!

Diha sa pagpakiglabot sa Diyos kang Ezequiel atong makita ang mga leksyon alang sa atong kaugalingong buluhaton isip mga anak sa Diyos. Sa pagkatinuod, ang mga pulong sa balaan nga mga propeta dili lamang mga mensahe alang sa Israel. Gihulagway ni Apostol Pablo kung sa unsa nga ang tanan nila nga mga kasinatian mahimong alang sa atong pahimangno. (I Corinto 10: 1-11) Giklaro usab ni Pedro nga ang mga mensahe sa balaang mga propeta sa Diyos nagpunting kang Jesu-Kristo ingon nga Manunubos ug Manluluwas sa kalibutan.-Buhat 3:20-24

Si Ezequiel matinud-anon sa pagtuman sa sugo sa Diyos bisan pa sa pagsupak sa mga lider sa relihiyon sa Israel. Karon, ang sayop nga mga doktrina ug mga tinuohan sa mga tawo misupak usab sa mensahe sa Bibliya nga ang mga institusyon niining “karon nga daotan nga kalibutan” mahanaw, sa pag-andam sa katawhan alang sa usa ka “bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarong.” - Gal. 1:4; II Pedro 3:13 ■

# **Amos Nagtagna Batok sa Israel**

**Yabeng Bersikulo:** **Si Amos ang giila nga usa sa labing una sa**  
**“Unya mitubag si Amos,** mga propeta sa Israel. Siya nahisakop sa usa  
**ug miingon kang Amasias:** ka panahon sa wala pa si Isaias, ug mga duha  
**Ako dili manalagna,** ka siglo sa wala pa si Jeremias ug Ezequiel.  
**ni anak nga lalake sa** Gipahayag ni Amos ang iyang kaugalingon  
**manalagna ako; ako** nga mapainubsanon. Ang iyang mga  
**hinoon bakero, ug usa** ginikanan dili prominente, ni siya edukado  
**ka magaatiman sa mga** nga propeta. Sama ni David, siya usa ka  
**kahoyng sicomoro:** magbalantay, ug usab usa ka mag-uuma,  
**Ug gikuha ako ni** kinsa gitawag sa Ginoo sa pagsangyaw sa  
**Jehova gikan sa pagka-** mga kasamok nga segurado nga moabut sa  
**magbalantay sa panon** Israel gawas kon ang adunay kausaban sa  
**sa kahayupan, ug si** ilang mga binuhatan nga mopahilayo sa  
**Jehova miingon kanako:** angay nga silot alang sa ilang mga kadautan.  
**Lakaw, panagna sa akong** Ang palas-anon sa propesiya ni Amos  
**katawohan nga Israel.”** mao ang para sa napulo-ka-tribu nga

—*Amos 7:14,15*

**Piniling Kasulatan:**

*Amos 7:7-17*

Filistehanon, nasod sa Tiro, Edomita, Amonita, Moabita, ug Juda. Apan, sa dihang si Amos naghigot sa mga sala nga nahimo sa Israel batok sa Diyos, ug ang matarong nga silot nga moresulta, ang ilang pag-uyon sa walay duhaduha nabalhin ug nahimong masuk-anon.-Amos 1:3-15; 2:1-16

Sa tulo ka mga panan-awon, gipakita sa Diyos kang Amos ang simbolikong resulta sa iyang paghukom sa Israel-usa ka hampak sa mga dulon nga magwagtang sa ilang pag-ani, usa ka kalayo nga magaut-ot

sa usa ka dako nga bahin sa yuta, ug sa katapusan usa ka hingpit nga pagkapukan nga girepresentar sa usa ka tunton nga magaputol kanila gikan sa pag-uyon sa Diyos. (Amos 7:1-9) Ang atong yabeng bersikulo naghigot sa pagkamaunongon ug kaisog ni Amos sa dihang siya miingon, “Ang Ginoo miingon ngari kanako, Lakaw, panagna ngadto sa akong katawhan nga Israel.” Bisan ug ang iyang mensahe dili maayo, gibuhat gayud ni Amos ang gisugo sa Ginoo.

Angayang lang natong tapuson ang atong mga pagtulon-an sa paggamit sa Diyos sa pipila ka mga balaan aron managna batok sa Israel pinaagi sa pagkonsiderar ni Amos, kay atong makita ang kaamgiran sa iyang pagtawag kanato. Sama ni Amos, ang Diyos wala magtawag sa daghang maalam, gamhanan o halangdon sumala sa unod sa panahon sa Ebanghelyo, kondili ang mga buangbuang, huyang, ubos ug gitamay sa kalibutan.-I Cor. 1:26-29

Ang usa ka importante nga bahin sa propesiya ni Amos ang gikutlo ni Apostol Santiago diha sa konseho sa Jerusalem. Sa iyang paghisgot sa katapusang katuyoan sa Diyos sa pagluwas sa Israel ug sa tanang katawhan, siya miingon, “Human niini ako mobalik, ug magtukod pag-usab sa tabernakulo ni David, nga nahulog; Ug pagatukoron ko pag-usab ang nangatumpag, ug pagapatindugon ko kini; Aron nga ang nahabilin sa mga tawo mangita sa Ginoo, ug ang tanang mga Gentil nga ginatawag sa akong ngalan, nagaingon si Jehova, nga nagabuhat sa tanan niining mga butanga.”- Buhat 15:16,17; Amos 9:11,12

Bisan ang limitado nga espirituhanong katumanan niini nga panagna nahitabo sa panahon karon sa Ebanghelyo, kita karon nagpuyo haduol sa panahon nga kini hingpit na nga mahitabo. Ang pagtukod pag-usab sa “tabernakulo ni David” nagsimbolo sa pagtukod sa gisaad nga gingharian sa Diyos dinhi sa yuta, ubos sa pagmando sa labaw nga David, si Kristo ug ang iyang simbahan. Ubos sa kahikayan sa gingharian, ang “nahibilin sa mga tawo,” tanan nga mga Judio ug mga Hentil, pagahatagan og oportunidad sa “pagpangita sa Ginoo.” Magmalig-on kita sa atong pagkatinawag sa pagsangyaw nianang mahimayaon nga umaabut nga gingharian. ■

